

REGISTAR PROPISA 2016. godina

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

O D L U K E	Broj biltena/strana
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m ² korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2015. godini Ugljevik	1/1
Odluka o visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta	1/2
Odluka o visini boravišne takse na području Opštine Ugljevik	1/4
Oduka o sticanju svojine na nepokretnostima, Jovanović Mladen i dr	1/5
Oduka o sticanju svojine na naepokretnostima, Lukić Danka i dr.	1/6
Oduka o sticanju svojine na naepokretnostima, Božić Ljubomir i dr	1/7
Oduka o sticanju svojine na naepokretnostima, Božić Ilija	1/8
Odluka o usvajanju Plana implementacije strategije razvoja Opštine Ugljevik za 2016. g	1/9
Odluka o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	3/1
Odluka o dopuni Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Opštine Ugljevik na dan 31.12.2016.g	3/4
Odluka o odobravanju sječe suvih stabala	3/5
Odluka o plaćanju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta u ratama	3/6
Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima K.O. Zabrdje	3/7
Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima K.O. Mezgraja	3/8
Odluka o zaduženju Opštine Ugljevik	5/37
Odluka o zaduženju Opštine Ugljevik	5/39
Odluka o osnivanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Ugljevik	5/41
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	4/4
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	5/45
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	5/47
Odluka o sticanju svojine na Nepokretnostima	5/48
Odluka o davanju saglasnosti	5/49
Odluka o određivanju cijene zemljišta u K.O. Ravno Polje	5/50
Odluka o odobrenju sječe suvih stabala	5/51
Odluka o zajedničkom sufinansiranju asvaltiranja lokalnog puta L-47	5/52
Odluka o pristupanju izradi Omladinske politike Opštine Ugljevik za 2016-2020 god	5/53

Odluka o pokriću kumuliranog deficita budžeta opštine Ugljevik sa stanjem 31.12.2015.god	6/1
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2016. godinu	6/2
Odluka o usvajanju Omladinske politike Opštine Ugljevik od 2016. do 2020. godine	6/19
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara na području Opštine Ugljevik	6/52
Odlukao o određivanju prostora za održavanje javnih skupova na području opštine Ugljevik	6/53
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	6/54
Odluka o proglašavanju javnog dobra nepokretnosti u k.o. Korenita	6/55
Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u k.o. Ugljevička Obrijež	6/56
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	6/57
Odlka o promjeni statusa određenog zemljišta u k.o. Maleševci	6/58
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	6/59
Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Ugljevik	11/2
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu	11/57
Odluka o usvajanju Nacrta plana budžeta opštine za 2017.godinu	11/73
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Zabrdū i Koreniti	11/89
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana „Industrijska zona Ugljevik“	11/90
Odluka o stipendiranju redovnoh studenata za školsku 2016/2017. godinu	11/92
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2016. godinu	12/1
Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2017. 12/17	
Odlukom o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2017.	12/33
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu na području opštine Ugljevik	12/39
Odluka o komunalnim taksama	12/42
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Opštine Ugljevikna dan 31.12.2016. godine	12/51
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za 2017.godinu na području Opštine Ugljevik	12/55
Odluka o regulisanju visine naknade za upotrebu i korištenje lokalnih inekategorisanih puteva i ulica u naselju	12/56
Odluka o o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima	12/58

Odluka o usvajanju Plana implementacije strategije razvoja
Opštine Ugljevik za 2017.godinu 12/66

RJEŠENJA

Rješenje o ne prihvatanju ponude Salihović Amira iz Tuzle za kupovinu parcele	3/12
Rješenje o izmjeni rješenja	5/55
Rješenje o izboru verifikacione Komisije	11/1
Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Ugljevik	11/2
Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja	11/4
Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Ugljevik	11/5
Rješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Ugljevik	11/6
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik	11/7
Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik	11/8
Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika opštine Ugljevik	11/9
Rješenje o izboru zamjenika načelnika opštine Ugljevik	11/10
Rješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Ugljevik	11/11
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Ugljevik	11/12
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za oljoprivredu opštinske uprave Opštine	11/13
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/14
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/15
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/16
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/17
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/18
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/19
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/20
Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Službe za informacione tehnologije opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/21
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik	11/22
Rješenje o izboru Komisije za propise	12/91

Rješenje o izboru Komisije za boračko invalidska pitanja	12/92
Rješenje o izboru Komisije za društvene djelatnosti i odnose sa vjerskim zajednicama	12/93
Rješenje o izboru Komisije za statutarna pitanja	12/94
Rješenje o izboru Komisije za privredni razvoj opštine	12/95
Rješenje o izboru Komisije za odlikovanja	12/96
Rješenje o izboru Komisije zapredstavke, pritužbe i društveni nadzor	12/97
Rješenje o izboru Komisije za omladinu	12/98
Rješenje o izboru Komisije za sport	12/99
Rješenje o izboru Komisije za budžet i finansije	12/100
Rješenje o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Kodeksa ponašanja odbornika u Skupštini opštine Ugljevik	12/101
Rješenje o određivanju odbornika SO-e koji će prisustvovati zaključenju braka na području Opštine Ugljevik	12/102
Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti	12/103

P R O G R A M

Godišnji program uređenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu	1/18
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2016. godinu	1/20
Program o izmjeni Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2016.god	3/9
Programa proljetne sjetve za 2016. godinu	3/10
Program jesenje sjetve za 2016. godinu	11/93
Program o izmjeni Programa korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2016.godinu	12/77
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od koncesionih naknada za 2016. godinu	12/79
Program o izmjeni Programa raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih naknada za 2016. godinu	12/80
Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2017.godinu	12/81
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih naknada za 2017. godinu	12/83
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od koncesionih naknada za 2017. godinu	12/84
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2017. godinu	12/85
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2017. g	12/86

Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2017. godinu	12/87
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2015.g.	12/89
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2016.g.	12/90
Program rada Skupštine Opštine Ugljevik za 2017. g.	12/104

PLAN

Plan implementacije strategije razvoja Opštine Ugljevik za 2016. g	1/10
Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik u 2016. g.	1/21

ZAKLJUČAK

Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja	8/1
--	-----

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2015. g.	5/1
Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine za šest mjeseci 2016.g	11/23

INFORMACIJA

Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za tri mjeseca 2016.	5/20
Informacija o izvršenju budžeta Opštine za devet mjeseci 2016. g	11/ 40

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

ODLUKE

Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2015/2016. godinu	1/26
Odluka o usvajanju Plana evizije Opštine za 2016. g.	1/29
Odluka o načinu ostvarivanja prava na isplatu pomoći	1/30
Odluke o isplati novčane pomoći	2/1
Odluka o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki za 2016. g	2/26
Privremeni plana javnih nabavki za 2016. godinu	2/27
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke	2/34
Odluka o isplati novčane pomoći	3/58
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke	3/102
Odluka o usajanju Izvještaja popisne komisije o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2015.g	4/3
Odluka o raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Ugljevik namjenjenih za realizaciju projekata udruženja građana na području Opštine Ugljevik	4/5

Odluka o dopuni privremenog plana javnih nabavki za 2016. g	4/65
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke	4/70
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke	5/100
Odluka o prijemu volontera	7/1
Odluka o formiranju Lokalnog centra za suzbijanje zarazne bolesti plavog jezika	7/2
Odluka o isplati novčane pomoći	7/4
Odluka o proglašenju neradnog dana opštini Ugljevik	8/2
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke	8/63
Odluke o isplati novčanih pomoći	9/1
Odluke o isplati novčanih pomoći	10/78
Odluka o nomenklaturi sredstava za amortizaciju	11/94
Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik	11/98

RJEŠENJE

Rješenje o imenovanju Savjeta za zapošljavanje Opštine Ugljevik	1/31
Rješenje o bročanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akta za 2016.god	1/32
Rješenje o vođenju popisa akata za 2016. godinu	1/33
Rješenje o isplati novčanih nagrada	1/39
Rješenja o isplati sredstava	1/40
Rješenja o isplati novčane pomoći	2/20
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građ	3/31
Rješenja o realokaciji sredstava	3/33
Rješenja o isplati sredstava	3/45
Rješenje o imenovanju disciplinske Komisije	4/6
Rješenja o isplati sredstava.	4/7
Rješenja o isplati sredstava	5/67
Rješenje o davanju saglasnost na Pravilnik o organizaciji poslova i sistematizaciji izvršilaca poslova Javne ustanove Sportsko-rekreativni centar „RUDAR“ Ugljevik	6/67
Rješenje o imenovanju Komisije za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica napodručju opštine Ugljevik	6/68
Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača ekonom. usluga Opštine Ugljevik	6/69
Rješenja na ime podsticaja za zapošljav. novih radnika	6/71
Rješenja	6/81
Rješenja o isplati sredstava	7/58
Rješenja o isplati sredstava	8/7
Rješenja o isplati sredstava.	9/88
Rješenja o isplati sredstava.	10/1

Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije	11/99
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza	11/100
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi pribavljanja	11/101
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i materijala	11/102

P R A V I L N I K

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	1/24
Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjeluplastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ - opštine Ugljevik 2016	3/13
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	5/56
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik	5/66
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik.	6/60
Pravilnik o stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih lica na području opštine Ugljevik	6/62
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti	8/3
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik	11/97

P L A N

Plan promocije privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik	3/16
---	------

U P U T S T V O

Uputstvo o sprovođenju programa kolektivne komunalne potrošnje za 2016 i 2017. god	1/35
--	------

O G L A S

Oglas	2/65
Oglas	6/102
Oglas	6/103
Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Opštine Ugljevik	2/66

N A R E D B A

Naredba o provođenju deratizacijena području opštine Ugljevik u 2016. godini	4/1
--	-----

ZAKLJUČAK

Zaključak o ispravci greške

3/32
